

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-2504  
Podgorica, 10. oktobar 2016. godine



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	20. XII	20 16	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	07-3/16-2		
VEZA:			
EPA:	64 XXVI		
SKRACENICA:			PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. septembra 2016. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **VLADIMIR KAVARIĆ**, ministar ekonomije i **IGOR NOVELJIĆ**, državni sekretar Ministarstva ekonomije.

PREDSJEDNIK  
Milo Đukanović, s. r.

**ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG  
DIZAJNA**

**Član 1**

U Zakonu o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Službeni list CG“, br. 80/10, 27/13 i 42/16) u članu 9 stav 1 briše se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Protiv rješenja nadležnog organa može se pokrenuti upravni spor.“

Dosadašnji st. 2 do 4 postaju st. 1 do 3.

**Član 2**

U članu 24 stav 4 i članu 33 stav 2 riječ „zaključak“ zamjenjuje se riječju „rješenje“.

**Član 3**

U članu 25 stav 6 riječ „zaključkom“ zamjenjuje se riječju „rješenjem“.

Stav 7 mijenja se i glasi:

„Ako podnosilac prijave u roku iz stava 5 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, nadležni organ će rješenjem odbiti prijavu.“

**Član 4**

U članu 32 st. 5 i 6 riječ „odbaciti“ zamjenjuje se riječju „odbiti“.

**Član 5**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15 i 40/16).

## **O B R A Z L O Ź E N J E**

### **I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, prema kojem je određeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

### **II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna pristupilo se sa ciljem usklađivanja odredbi ovog zakona sa odredbama Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15 i 40/16).

### **III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA**

Ne postoje izvori prava Evropske unije niti potvrđene međunarodne konvencije sa kojima je potrebno vršiti usaglašavanje.

### **IV . OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

**U članu 1** izvršena je izmjena u članu 9 Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna na način što je brisan dosadašnji stav 1 ovog člana, s obzirom da Zakon o upravnom postupku ne omogućava da posebni zakoni određuju shodnu primjenu ZUPa u rješavanju upravne stvari. Takođe, izvršena je izmjena kojom je propisano da se protiv rješenja nadležnog organa može pokrenuti upravni spor, a ovo naročito imajući u vidu specifičnost postupka registracije dizajna. Slično rješenje kojim se propisuje sudska nadležnost za preispitivanje odluka nacionalnog organa koji se bavi registracijom dizajna imaju i pojedine zemlje Evropske unije, poput Francuske i Irske, a izmjene u tom pravcu su u toku i u Hrvatskoj. Uvođenje mogućnosti pokretanja upravnog spora protiv rješenja nadležnog organa u skladu je sa članom 7 Zakona o upravnom postupku i pravom stranke na pravnu zaštitu u upravnoj stvari, te u skladu sa članom 119 stav 1 Zakona o upravnom postupku, kojim se omogućava isključivanje prava na žalbu zakonom.

**U članu 2** izvršena je izmjena u članu 24 stav 4 i članu 33 stav 2 Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna na način što je riječ „zaključak“ zamijenjena sa riječju „rješenje“. Navedena izmjena je izvršena iz razloga što Zakon o upravnom postupku više ne poznaje zaključak, već je isti zamijenjen rješenjem.

**U članu 3** izvršena je izmjena člana 25 stav 6 Zakona na način što je riječ „zaključak“ zamijenjena sa riječju „rješenje“. Takođe, u stavu 7 je pored zamjene „zaključka“ „rješenjem“, izvršeno i terminološko usklađivanje sa odredbama st. 5 i 6 navedenog člana u dijelu „otklanjanja uočenih nedostataka“ umjesto „uređivanja prijave“.

U **članu 4** izvršena je izmjena člana 32 stav 5 Zakona na način što je riječ „odbaciti“ zamijenjena riječju „odbiti“.

U **članu 5** uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

## **V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

## **VI. TEKST ODREĐABA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA ("SL. LIST CRNE GORE", BR. 80/10, 27/13 I 42/16) KOJE SE MIJENJAJU**

### **Odnos sa drugim zakonima**

#### **Član 9**

U postupku registracije i zaštite dizajna primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Protiv rješenja nadležnog organa može se izjaviti žalba Ministarstvu.

U postupku pred nadležnim organom plaćaju se administrativne takse u skladu sa zakonom kojim su uređene administrativne takse, naknade posebnih troškova postupka i naknade troškova za pružanje informacionih usluga.

Visinu naknada posebnih troškova postupka i naknada troškova za pružanje informacionih usluga utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

### **Pokretanje postupka za registraciju dizajna**

#### **Član 24**

Postupak za registraciju dizajna pokreće se podnošenjem prijave nadležnom organu.

Na zahtjev podnosioca prijave ili nosioca dizajna ili po službenoj dužnosti, može se izvršiti ispravka imena ili adrese podnosioca prijave odnosno nosioca dizajna, ispravka greške u tekstu ili prepisu ili ispravka neke druge očigledne greške, pod uslovom da se tim izmjenama ne proširuje dizajn čija se zaštita zahtijeva odnosno koji se štiti.

Prijava kojoj je priznat datum podnošenja ne može se naknadno izmijeniti proširenjem dizajna čija se zaštita zahtijeva.

Podnosilac prijave može u toku cijelog postupka odustati od prijave u cjelini ili djelimično, o čemu nadležni organ donosi zaključak.

Prijava i dokumentacija za registraciju dizajna ne smiju biti dostupni javnosti do datuma objavljivanja dizajna bez saglasnosti podnosioca prijave.

### **Sadržaj prijave**

#### **Član 25**

Prijava sadrži:

- 1) zahtjev za registraciju dizajna;
- 2) podatke o podnosiocu prijave;
- 3) prikaz dizajna (izgled) koji je pogodan za reprodukovanje;

- 4) naznaku proizvoda u kojem će dizajn biti sadržan ili na koji će se dizajn primjenjivati;
- 5) podatke o ovlaštenom zastupniku ako podnosilac prijave ima zastupnika;
- 6) podatke o zajedničkom predstavniku ako je podnijeta zajednička prijava.

Ako je predmet prijave dvodimenzionalni dizajn i ako prijava sadrži zahtjev za odlaganje objavljivanja u skladu sa članom 35 ovog zakona, prikaz dizajna iz stava 1 tačka 3 ovog člana može biti nadomješten uzorkom.

Pored podataka iz stava 1 ovog člana prijava može da sadrži:

- 1) opis izgleda ili uzorka proizvoda;
- 2) zahtjev za odlaganje objavljivanja registrovanog dizajna iz člana 35 ovog zakona;
- 3) klasifikaciju proizvoda po Lokarnskom sporazumu o ustanovljenju međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (u daljem tekstu: Međunarodna klasifikacija);
- 4) podatke o dizajneru ili timu dizajnera, odnosno izjavu da dizajner, odnosno tim dizajnera ne želi da bude naveden u prijavi;
- 5) podatke o pravu prvenstva iz čl. 29 i 30 ovog zakona.

Na prijavu koja sadrži elemente iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana unosi se datum podnošenja prijave i upisuje se u evidenciju prijave.

Ako prijava ne sadrži elemente iz stava 4 ovog člana, nadležni organ obavještava podnosioca prijave da, u roku od 60 dana od dana prijema obavještenja, otkloni utvrđene nedostatke.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 5 ovog člana otkloni nedostatke, nadležni organ zaključkom priznaje kao datum podnošenja prijave datum kada je podnosilac prijave otklonio uočene nedostatke.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 5 ovog člana ne uredi prijavu, smatraće se da je prijava povučena, o čemu nadležni organ donosi zaključak.

Na zahtjev podnosioca prijave rok iz stava 5 ovog člana može se produžiti najviše za 60 dana.

Ako je podnesena višestruka prijava nadležni organ ispituje da li prijava ispunjava uslove iz stava 4 ovog člana i čl. 26 i 27 ovog zakona.

Uz prijavu se dostavlja i dokaz o plaćenju administrativnoj taksi.

Bliži sadržaj zahtjeva i prijave utvrđuje se propisom Ministarstva.

## **Formalno ispitivanje prijave**

### **Član 32**

Nadležni organ nakon upisa prijave u evidenciju prijave ispituje da li prijava ispunjava uslove iz člana 25 ovog zakona, odnosno člana 26 ovog zakona, ako je podnesena višestruka prijava.

Ako nadležni organ utvrdi da prijava ne ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, dužan je da pozove podnosioca prijave da u roku od 60 dana od dana prijema obavještenja, otkloni utvrđene nedostatke.

Ako je podnijeta višestruka prijava, a proizvodi u kojima će dizajn biti sadržan ili na koje će se dizajn primjenjivati ne mogu biti klasifikovani u istu klasu proizvoda po Međunarodnoj klasifikaciji, nadležni organ je dužan da pozove podnosioca prijave da u roku od 60 dana od dana prijema obavještenja razdvoji prijavu na više pojedinačnih ili višestrukih izdvojenih prijave.

Na zahtjev podnosioca prijave rok iz st. 2 i 3 ovog člana može se produžiti najviše za 30 dana.

Ako podnosilac prijave u roku iz st. 2, 3 i 4 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke


odnosno ne razdvoji prijavu u skladu sa stavom 3 ovog člana, nadležni organ će odbaciti prijavu.

## **Registracija dizajna**

### **Član 33**

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 32 ovog zakona i ne postoje razlozi za odbijanje registracije dizajna iz člana 32a ovog zakona, nadležni organ poziva podnosioca prijave da, u roku od 30 dana od dana prijema poziva, plati administrativnu taksu za registraciju dizajna, naknadu za objavu dizajna i taksu za održavanje, odnosno zaštitu dizajna prvih pet godina.

Ukoliko podnosilac prijave ne plati taksu i naknadu u roku iz stava 1 ovog člana smatraće se da je prijava povučena, o čemu nadležni organ donosi zaključak o obustavi postupka.



Da je vječna Crna Gora  
**MINISTARSTVO FINANSIJA**

Broj: 02-03-8330/1

Podgorica, 02. jun 2016. godine

**MINISTARSTVO EKONOMIJE**  
- n/r ministra, g-dina Vladimira Kavarića -

Poštovani gospodine Kavariću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 0901-343/8 od 20. maja 2016. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Na tekst *Predloga zakona*, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U skladu sa članom 33 stav 2 Poslovnika Vlade Crne Gore i uvidom u tekst *Predloga zakona*, Ministarstvo finansija je, usljed potrebe usaglašavanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku, saglasno da u postupku usvajanja *Predloga zakona* nije potrebno vršiti analizu uticaja propisa.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst *Predloga* za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna*.

S poštovanjem,

  
**MINISTAR**  
mr Raško Konjević

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		<b>Identifikacioni broj Izjave</b>	<b>ME/IU/PZ/16/05</b>
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Legal Protection of Industrial Design		
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije		
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Sekretar ministarstva - Igor Noveljić br.tel. 020 234 012 igor.noveljic@mek.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Samostalni savjetnik II – Nebojša Mugoša br.tel. 020 482 219 nebojsa.mugosa@mek.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>			
- Organ državne uprave	Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.			
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>			
- PPCG za period	2016-2018		
- Poglavlje, potpoglavlje	/		
- Rok za donošenje propisa	/		
- Napomena	Donošenje zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.		
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>			
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:			
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU sa kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU sa kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije			



Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti**

/

**7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu**

Ne postoji odgovarajući propis EU sa kojim je potrebno obezbijediti usklađenost.

**8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa**

/

/

**9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)**

/

**10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)**

Predlog zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna nije preveden na engleski jezik.



**11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti**

U izradi Predloga zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna nije bilo učešća konsultanata.



**Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa**

**Potpis** *Zek* ministar vanjskih poslova i evropskih integracija

Datum:

Datum:

**Prilog obrasca:**

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi</b>		
ME/TU/PZ/16/05		ME/IU/PZ/16/05		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
/				
<b>3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Legal Protection of Industrial Design		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis  
odnosi/donosilac akta**

**MINISTARSTVO EKONOMIJE**

<b>Naziv propisa</b>	Predlog zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	5. Pravo intelektualne svojine
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>podpoglavlje</b>
	07. Pravo intelektualne svojine	-
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- zaključak</li><li>- rješenje</li><li>- odbaciti</li><li>- odbiti</li></ul>	



Crna Gora

DECENIJA  
OBNOVE  
NEZAVISNOSTI  
HILJADU GODINA  
DRŽAVNOSTI  
2016



Da je vječna Crna Gora

Дрна Гора  
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ  
ПОДГОРИЦА

Примљено: 16. 06. 2016			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0901-	343	11	

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA  
I EVROPSKIH INTEGRACIJA

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Dopisom broj 0901-343/10 od 14. 06. 2016. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

Broj: 03/1/2-1/71/2

DRŽAVNI SEKRETAR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

ambasador Aleksandar Andrija Pejović

Podgorica,  
15. VI 2016.

